

Izvještaj o javnom
objavljivanju
NLB Banke
AD Podgorica
31.12.2025.
(polugodišnji)



Sektor kontrole upravljanja rizicima

U Podgorici, februar 2026. godine

U skladu sa Odlukom o javnom
objavljivanju podataka o kreditnoj
instituciji

Sadržaj

1. Uvod	4
2. Podaci o regulatornom kapitalu	5
2.1. Sastav regulatornog kapitala (u 000 Eur) na 31.12.2025.	5
3. Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti	7
4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane	12
5. Podaci o kontradikličnom baferu kapitala	13
6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja	13
7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa	21
8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku	21
9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje	21
10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije	22
11. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik	22
12. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika	22
13. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik	23
14. Podaci o ključnim indikatorima	23
14.1 Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi izračunati u skladu sa članom 101 Odluke o adekvatnosti kapitala (u 000 Eur)	23
14.2 Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala	23
14.3 Iznos i sastav dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona, ako je primjenljivo	24
14.4 Zahtjev za kombinovani bafer koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa Zakonom	24
14.5 Koeficijent finansijskog leveridža i mjeru ukupne izloženosti izračunatim u skladu sa članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala	24
14.6 Podaci o koeficijentu likvidne pokrivenosti izračunatom u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti	25

1. Uvod

Evropska regulativa na području adekvatnosti kapitala koja se temelji na načelima Bazela II, između ostalog, predviđa transparentnost poslovanja kreditnih institucija. Evropske banke dužne su objaviti određene informacije koje treba da omoguće dovoljan nivo informisanosti potencijalnim investitorima o rizicima kojima je banka izložena u svakodnevnom poslovanju.

U Crnoj Gori područje obaveznih objavljivanja uređuje Odluka o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji (u daljem tekstu Odluka). U skladu sa tom odlukom, NLB Banka objavljuje informacije za 31.12.2025. godine. Odluka predviđa da velika kreditna institucija tromjesečno javno objavljuje podatke iz:

- člana 6 tačka 1 ove odluke;
- člana 7 tačka 5 ove odluke;
- člana 8 stav 1 tač. 5 do 11 ove odluke;
- člana 9 ove odluke;
- člana 10 tač. 3, 5, 6 i 7 ove odluke;
- člana 12 tačka 5 ovog člana;
- člana 13 ove odluke;
- člana 16 ove odluke;
- člana 17 stav 1 tač. 7, 8 i 9 ove odluke;
- člana 21 stav 1 tačka 6 ove odluke;
- člana 22 stav 1 tač. 6 do 10 ove odluke;
- člana 24 tač. 4, 5 i 7 ove odluke;

Podatke i informacije koji su predmet javnog objavljivanja u skladu sa Odlukom, kreditna institucija je dužna da objavljuje na svojoj internet stranici.

Za NLB Banku nisu relevantna objavljivanja koja se odnose na vrste poslova koje NLB Banka trenutno ne obavlja: sekjuritizacija, kao ni objavljivanja vezana za konsolidaciju i za podatke koji su propisani nakon izmjena u regulativi koje se primjenjuju od 01.01.2022. godine.

2. Podaci o regulatornom kapitalu

Kreditna institucija je dužna da u vezi sa regulatornim kapitalom javno objavi podatke koje se odnose na potpuno usklađenje stavki redovnog osnovnog kapitala, stavki dodatnog osnovnog kapitala, stavki dopunskog kapitala, kao i prudencijalnih filtera i umanjena koja se primjenjuju na regulatorni kapital kreditne institucija; Podaci su prezentovani u pregledu niže.

2.1. Sastav regulatornog kapitala (u 000 Eur) na 31.12.2025.

Red. br.	OPIS POZICIJE	IZNOS
1=1.1+1.2	<u>REGULATORNI KAPITAL</u>	<u>106,993</u>
1.1 = 1.1.1+1.1.2	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	92,165
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	92,165
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	33,794
1.1.1.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	26,648
1.1.1.1.3	emisiona premija (premija na akcije)	7,146
1.1.1.2	Neraspoređena (zadržana) dobit	52,659
1.1.1.2.1	Neraspoređena (zadržana) dobit iz prethodnih godina	52,659
1.1.1.2.2.1	dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva (poz 22 iz BU)	26,267
1.1.1.2.2.2	(-) iznos dobiti ostvarene u toku tekuće godine ili dobiti ostvarene na kraju tekuće godine koji ne zadovoljava uslove za priznavanje	26,267
1.1.1.3	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI	-224
1.1.1.3.2.	dobici ili gubici nastali ponovnim vrednovanjem instrumenata raspoloživih za prodaju utvrđenih u skladu sa MSFI 9	-104
1.1.1.3.3.	ostali dobiti ili gubici uključeni u ostalu sveobuhvatnu dobit u skladu sa MRS 1	-121
1.1.1.4	Ostale rezerve	15,599

1.1.1.7	Usklađivanja redovnog osnovnog kapitala zbog prudencijalnih filtera	-15
1.1.1.6.5	(–) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA)	15
1.1.1.6.5.1	(–) usklađivanja vrednovanja izračnata prema jednostavnom pristupu	15
1.1.1.9	(–) Ostala nematerijalna imovina	2,983
1.1.1.9.1	(–) ostala nematerijalna imovina prije odbitka odloženih poreskih obaveza	2,983
1.1.1.23	(–) Iznos nedostajućeg pokrića nekvalitetnih izloženosti ispravkama vrijednosti za bilansne stavke i rezervisanjima za vanbilansne stavke	90
1.1.1.25	(–) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao dobra aktiva	5,955
1.1.1.26	(–) Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke klasifikovane kao nekvalitetne izloženosti na koje se ne primjenjuje odbitna stavka od redovnog osnovnog kapitala iz člana 18 tačka 13 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija (jer su nastale prije početka primjene ove odluke)	620
1.2	DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	14,828
1.2.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital	14,828
1.2.1.1	plaćeni instrumenti kapitala	16,400
1.2.1.2*	napomena: instrumenti kapitala koji nisu priznati	1,572

STRUKTURA REGULATORNOG KAPITALA

red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1	<u>REGULATORNI KAPITAL</u>	<u>106,993</u>
1.1.	OSNOVNI KAPITAL (Tier 1)	92,165

1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1)	92,165
2	DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1)	0
2	DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2)	14,828

KOEFICIJENTI ADEKVATNOSTI KAPITALA

red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1	Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1) - min 4,5%	14.99%
1.1.	Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala	64,492
1.2.	Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer	24,521
1.3.	Višak (+)/manjak (–) OCR redovnog osnovnog kapitala	17,603
2.	Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6%	14.99%
2.1.	Višak (+)/manjak (–) osnovnog kapitala	55,268
2.2.	Višak (+)/manjak (–) OCR osnovnog kapitala	6,073
3.	Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8%	17.40%
3.1.	Višak (+)/manjak (–) ukupnog kapitala	57,797
3.2.	Višak (+)/manjak (–) OCR ukupnog kapitala	5,528

3. Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti

Kreditna institucija je dužna da javno objavi bilansne i vanbilansne izloženosti, iznose rizikom ponderisanih izloženosti i povezane očekivane gubitke za svaku kategoriju specijalizovanog finansiranja iz Tabele 1 člana 172 stav 7 Odluke o adekvatnosti kapitala i bilansne i vanbilansne izloženosti kao i iznose rizikom ponderisanih izloženosti za kategorije izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja utvrđene članom 174 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala.

Niže dostavljamo pregled izračuna rizikom ponderisane aktive po stanju na 31.12.2025. (u 000 Eur)

R.br	Opis pozicije	Bruto izloženost	Veća rezerva (ispravka vrijednosti/rezervacija)	Neto izloženost	Iznos RWA nakon primjene dodatnog pondera za SME i infrastrukturne projekte
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	117,604	912	116,692	0
1.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	1	1	0	0
1.2.	izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava <u>u EUR valuti</u> (član 131 Odluke)	52,301	585	51,717	0

1.4.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama država članica EU koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke)	53,441	267	53,174	0
1.6.	izloženosti prema ekvivalentnim trećim državama koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke)	11,860	59	11,801	0
1.9.	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	117,603	911	116,692	0
2.	izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	5,644	127	5,517	806
2.1.	od čega: sa statusom neispunjavanja obaveza	2	2	0	0
2.2.	izloženosti prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori	5,642	125	5,517	806
2.6.	ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	5,642	125	5,517	806
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	744	165	579	579
3.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	161	161	0	0
3.7.	ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora	583	4	579	579
3.8.	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	583	4	579	579
6.	izloženosti prema institucijama	82,285	547	81,738	16,348
6.2.	izloženosti sa preostalim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti	55,356	412	54,944	10,989
6.3.	izloženosti koje imaju rejting priznate ECAI	20,444	102	20,342	4,068
6.5.	izloženosti koje nemaju rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće	6,484	32	6,452	1,290
6.6.	ukupna izloženost prema institucijama	82,285	547	81,738	16,348
7.	izloženosti prema privrednim društvima (corporate)	90,533	3,890	86,643	68,463
7.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	3,808	2,268	1,540	1,540
7.2.	izloženosti prema SME (koji ne zadovoljava kriterijume za retail)	68,962	1,138	67,824	53,820
7.3.	izloženosti prema ostalim privrednim društvima	17,763	484	17,279	14,643
7.4.	ukupna izloženost prema privrednim društvima	86,725	1,622	85,103	68,463
8.	izloženosti prema <i>retail-u</i>	271,189	8,797	262,393	191,048
8.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	6,083	4,865	1,218	1,218
8.2.	izloženosti prema fizičkim licima	250,071	3,601	246,470	182,718

8.3.	izloženosti prema SME	15,035	331	14,705	8,330
8.4.	ukupna izloženost prema <i>retail</i>-u	265,107	3,932	261,175	191,048
9.	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	311,900	3,411	308,489	107,952
9.2.	izloženosti prema fizičkim licima	289,324	3,002	286,323	100,193
9.3.	izloženosti prema SME	21,551	389	21,163	7,407
9.4.	izloženosti prema privrednim društvima	1,024	20	1,004	351
9.6.	ukupne izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	311,900	3,411	308,489	107,952
10.	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	70,742	1,133	69,609	31,091
10.2.	izloženosti prema fizičkim licima	8,428	130	8,298	4,144
10.3.	izloženosti prema SME	38,356	532	37,825	15,203
10.4.	izloženosti prema privrednim društvima	23,957	471	23,486	11,743
10.6.	ukupne izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	70,742	1,133	69,609	31,091
11.	izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	10,054	7,296	2,758	2,758
12.	visokorizične izloženosti	27,082	2,072	25,010	37,463
12.3.	špekulativno finansiranje nepokretnosti	16,960	326	16,634	24,900
12.3.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	41	39	1	0
12.4.	ostale visokorizične izloženosti	10,082	1,706	8,376	12,563
12.5.	ukupne visokorizične izloženosti	27,042	2,032	25,009	37,463
15	vlasnička ulaganja	13	0	13	13
16.	ostale stavke aktive	188,383	111	188,272	32,623
16.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	4	4	0	0
16.2.	ostale izloženosti prema fizičkim licima koje ne zadovoljavaju kriterijume za druge izloženosti	5,225	105	5,120	3,861
16.4.	gotovina (novac u blagajnama i trezoru) i gotovinski ekvivalenti	154,392	1	154,391	0
16.6.	materijalna aktiva (zemljišta, zgrade kreditne institucije)	11,784	0	11,784	11,784
16.7.	stečena aktiva	1,233	0	1,233	1,233
16.8.	investicione nekretnine	361	0	361	361

16.9.	ostale stavke aktive (plaćanja unaprijed, ostala potraživanja)	15,384	0	15,384	15,384
16.10.	ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	188,379	107	188,272	32,623
II	UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI	1,166,077	21,124	1,144,953	489,143
III	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU	196,069	2,187	193,882	38,119
a.	od čega: garancije	77,441	1,205	76,236	30,377
b.	od čega: akreditivi	2,692	20	2,672	979
c.	od čega: kreditne obligacije	115,935	962	114,974	6,763
1.	izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	20	0	20	0
1.2.	izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava u EUR valuti (član 131 Odluke)	20	0	20	0
1.9.	ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama	20	0	20	0
2.	izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	5	0	5	0
2.2.	izloženosti prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori	5	0	5	0
2.6.	ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave	5	0	5	0
3.	izloženosti prema subjektima javnog sektora	193	6	187	86
3.7.	ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora	193	6	187	86
3.8.	ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora	193	6	187	86
6.	izloženosti prema institucijama	1,115	6	1,109	111
6.2.	izloženosti sa preostalim rokom dospeljeća do 3 mjeseca ili kraće koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti	1,115	6	1,109	111
6.6.	ukupna izloženost prema institucijama	1,115	6	1,109	111
7.	izloženosti prema privrednim društvima (corporate)	106,162	1,110	105,052	19,847
7.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	208	104	104	52
7.2.	izloženosti prema SME	75,272	761	74,511	14,179
7.3.	izloženosti prema ostalim privrednim društvima	30,682	244	30,437	5,669
7.4.	ukupna izloženost prema privrednim društvima	105,954	1,005	104,948	19,847
8.	izloženosti prema <i>retail-u</i>	52,162	598	51,564	9,490

8.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	306	85	221	108
8.2.	izloženosti prema fizičkim licima	18,302	162	18,139	6,164
8.3.	izloženosti prema SME	33,555	351	33,204	3,326
8.4.	ukupna izloženost prema <i>retail</i>-u	51,857	513	51,343	9,490
9.	izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima	2,921	32	2,890	415
9.2.	izloženosti prema fizičkim licima	1,225	1	1,224	214
9.3.	izloženosti prema SME	1,593	29	1,563	197
9.4.	izloženosti prema privrednim društvima	104	1	103	4
9.6.	ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima	2,921	32	2,890	415
10.	izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima	13,412	83	13,329	1,357
10.2.	izloženosti prema fizičkim licima	12	0	11	3
10.3.	izloženosti prema SME	10,121	60	10,061	1,053
10.4.	izloženosti prema privrednim društvima	3,280	23	3,257	301
10.6.	ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima	13,412	83	13,329	1,357
11.	izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza	514	189	325	160
12.	visokorizične izloženosti	19,938	351	19,587	6,582
12.3.	špekulativno finansiranje nepokretnosti	17,110	272	16,838	6,582
12.3.1.	od čega: sa statusom neizmirenja obaveza	100	35	65	0
12.4.	ostale visokorizične izloženosti	2,828	79	2,749	0
12.5.	ukupne visokorizične izloženosti	19,938	351	19,587	6,582
15	ostale stavke aktive	141	2	139	70
15.2.	ostale izloženosti prema fizičkim licima koje ne zadovoljavaju kriterijume za druge izloženosti	135	2	133	65
15.4.	ostale vanbilansne stavke	6	0	6	6
15.5.	ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive	141	2	139	70
IV	UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI	196,069	2,187	193,882	38,119

V	IZLOŽENOSTI / TRANSAKCIJE KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE	1,502	0	1,502	751
2.	Derivati i transakcije s dugim rokom poravnanja	1,502		1,502	751
VI	UKUPNE IZLOŽENOSTI	1,363,647	23,311	1,340,336	528,012

IZLOŽENOST RIZIKU PREMA VRSTAMA RIZIKA

red. br.	OPIS POZICIJE	Iznos
1.	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU	614,938
1.1.	IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE	528,012
1.1.1.	Standardizovani pristup	528,012
1.4.	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU	86,926
1.4.1.	Jednostavni pristup operativnom riziku	86,926

4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane

Kreditna institucija je dužna da, u vezi sa izloženošću kreditnom riziku druge ugovorne strane, javno objavi podatke koje se odnose na:

- iznos kolaterala uključujući i iznos odvojenog kolaterala koji je primljen i dat prema vrsti kolaterala kao i dodatno razvrstan između kolaterala koji se koristi za transakcije derivatima i transakcije finansiranja hartija od vrijednosti
- za transakcije derivatima, vrijednosti izloženosti prije i poslije efekata ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa metodom iz Dijela trećeg Glava II. Odjeljak 6 odsjeci 3 do 6 Odluke o adekvatnosti kapitala, nezavisno od toga koji je metod primjenljiv i povezani iznosi izloženosti riziku razvrstani prema primjenljivim metodima
- za transakcije finansiranja hartija od vrijednosti, vrijednosti izloženosti prije i poslije efekata ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa metodom iz Dijela trećeg Glava II odjeljci 4 i 6 Odluke o adekvatnosti kapitala, nezavisno od toga koji je metod primijenjen i povezani iznosi izloženosti riziku razvrstani prema primjenljivim metodama;
- vrijednosti izloženosti poslije efekata smanjenja kreditnog rizika i povezane izloženosti riziku za kapitalni zahtjev prilagođavanja kreditnom vrednovanju, odvojeno za svaki metod, u skladu sa Dijelom trećem Glava VI Odluke o adekvatnosti kapitala;
- vrijednost izloženosti centralnim ugovornim stranama i povezane izloženosti riziku u okviru Dijela trećeg Glava II Odjeljak 6 odsjek 9 Odluke o adekvatnosti kapitala, odvojeno za kvalifikovane i nekvalifikovane centralne ugovorne strane i razvrstano prema vrstama izloženosti;
- zamišljene vrijednosti i fer vrijednost transakcija kreditnim derivatima, pri čemu se transakcije kreditnim derivatima razvrstavaju prema vrsti proizvoda, a u okviru svake vrste proizvoda transakcije kreditnim derivatima razvrstavaju se dodatno prema tome da li je kreditna zaštita kupljena ili prodana;
- procjenu parametra alfa u slučaju iz člana 320 stav 9 Odluke o adekvatnosti kapitala

U tabeli niže su predstavljeni podaci koji se odnose na kreditni rizik druge ugovorne strane, koji se odnosi na derivatna sredstva (IR swap) na 31.12.2025 (u 000 EUR):

PRISTUP	BROJ TRANSAKCIJA	ZAMIŠLJENA (HIPOTETIČKA) VRIJEDNOST	TRENUTNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST, NEGATIVNA	POTENCIJALNA BUDUĆA IZLOŽENOST	α KORIŠĆENA ZA IZRAČUNAVANJE REGULATORNOG IZNOSA IZLOŽENOSTI	IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	IZNOS IZLOŽENOSTI NAKON PRIMJENE TEHNIKE UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA	IZNOS IZLOŽENOSTI	RIZIKOM PONDERISANI IZNOS IZLOŽENOSTI
								Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik	Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik
Metoda originalne izloženosti (za derivat e)	5	60,000	-1,474	1,073	1.40	1,502	1,502	1,502	751

5. Podaci o kontracikličnom baferu kapitala

Po stanju na 31.12.2025, kontraciklični bafer kapitala iznosi 0,5%.

6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja

Kreditna institucija je dužna da javno objavi podatke koje se odnose na iznos i kvalitet izloženosti za kredite (kvalitetni, nekvalitetni i restrukturirani), izloženosti po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i vanbilansne izloženosti, uključujući akumulirano umanjenje vrijednosti, rezervacije i promjene negativnih fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i iznosa primljenog kolaterala i finansijskih jemstava.

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke bilansa)

u 000 Eur

R. br.	Stavke aktive bilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Klasifikacija					Ukupno
				A	B	C	D	E	

		1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	7,602	1,891,329	737,230	216,838	7,080	637	3,432	965,217
1.a.	kredit i potraživanja od kreditnih institucija			80,527					80,527
1.b.	kredit i potraživanja od klijenata	7,602	1,891,329	560,192	216,838	7,080	637	3,431	788,178
1.c.	hartije od vrijednosti			91,483					91,483
1.d.	ostala finansijska sredstva			5,028				1	5,029
2.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0	14,578	0	0	0	0	14,578
2.c.	hartije od vrijednosti			14,578					14,578
5.	Ukupni bruto krediti	7,602	1,884,075	558,296	216,838	7,077	637	3,431	786,279
6.	Kamatna potraživanja	1	457	79	104	14	6	78	281
6.b.	kamata na kredite i potraživanja od klijenata	1	457	76	104	14	6	78	278
6.d.	kamata na ostala finansijska sredstva			3					3
6.e.	kamata na bruto kredite	1	457	76	104	14	6	78	278
7.	Vremenska razgraničenja	7	4,396	714	-203	-45	-2	-16	448
7.b.	vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja od klijenata	7	4,396	114	-203	-45	-2	-16	-152
7.c.	vremenska razgraničenja na hartije od vrijednosti			600					600
7.e.	vremenska razgraničenja na bruto kredite	7	4,396	114	-203	-45	-2	-16	-152
8.	Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja (1.a+1.b+2.a+2.b+3.a+3.b+4.a+4.b+6.a+6.b+7.a+7.b)	7,610	1,896,182	640,909	216,739	7,049	641	3,493	868,831
9	Ukupni iznos hartija od vrijednosti (1.c+2.c+3.c+4.c+6.c+7.c)	0	0	106,661	0	0	0	0	106,661
12.	Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	1	89	1,400	499	100	60	608	2,667
26.	Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (14+18+22)			3,770	6,794	2,613	497	4,102	17,776
27.	Ukupni iznos ispravki vrijednosti za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (15+19+23)			2,561	4,348	3,791	395	3,738	14,833
31.	Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke								185,869
32.	UKUPNA BRUTO AKTIVA (13+31)								1,169,060
33.	UKUPNA NETO AKTIVA (32-27)								1,154,227

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke vanbilansa)

u 000 Eur

R. br.	Stavke aktive vanbilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Klasifikacija					Ukupno
				A	B	C	D	E	
		1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
1.	Izdate garancije	3,058	92,709	48,529	28,366	550	0	0	77,445
2.	Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	259	14,536	16,988	3,511	56	0	4	20,559

5.	Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi)	0	4,439	2,692	0	0	0	0	2,692
7.	Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)	3,317	111,684	68,208	31,877	606	0	5	100,696
8.	Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama			335	711	151	0	5	1,201
9.	Rezerviranja za gubitke po vanbilansu			625	935	218	0	3	1,782
15	Vanbilans ukupno								5,631,318

Restrukturirani krediti i potraživanja

u 000 Eur

r. br.	opis pozicije	iznos restrukturiranih potraživanja	broj partija koje su restrukturirane
1.	kredit	7,589	119
2.	ostala potraživanja	1	12
3.	ukupan iznos kredita i potraživanja	7,590	131

Bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obaveza i koje nijesu u tom statusu, akumulirane opšte i specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik, akumulirani otpisi koji se odnose na te izloženosti i neto knjigovodstvene vrijednosti i njihova distribucija prema geografskom području i vrsti djelatnosti za kredite, dužničke hartije od vrijednosti i vanbilansne izloženosti

Bruto knjigovodstvene vrijednosti bilansnih izloženosti sa pripadajućim ispravkama vrijednosti razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjenja obaveza prikazane su u tabeli ispod. Pod statusom neispunjenja obaveza podrazumijevaju se nekvalitetne izloženosti klasifikovane u kategorije C, D i E.

U 000 Eur

Stavke aktive bilansa	Kvalitetna aktiva	Nekvalitetna aktiva	Ukupno
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	954,068	11,149	965,217
kredit i potraživanja od kreditnih institucija	80,527	0	80,527
kredit i potraživanja od klijenata	777,030	11,148	788,178
hartije od vrijednosti	91,483	0	91,483
ostala finansijska sredstva	5,028	1	5,029
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	14,578	0	14,578
Ukupni bruto kredit	775,134	11,145	786,279
Kamatna potraživanja	183	98	281
Vremenska razgraničenja	511	-63	448
Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja	857,648	11,183	868,831

Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	1,899	768	2,667
Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije	10,564	7,212	17,776
Ukupni iznos ispravki vrijednosti <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije	6,909	7,924	14,833

Vanbilansne izloženosti sa pripadajućim rezervisanjima za gubitke razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjenja obaveza prikazane su u tabeli ispod

U 000 Eur

Stavke aktive vanbilansa	Kvalitetni vanbilans	Nekvalitetni vanbilans	Ukupno
Izdate garancije	76,895	550	77,445
Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti)	20,498	61	20,559
Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi)	2,692	0	2,692
Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6)	100,085	611	100,696
Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama	1,045	156	1,201
Rezervisanja za gubitke po vanbilansu	1,561	221	1,782

Tokom 2025. godine, Banka je prenijela 947 hiljada EUR nekvalitetnih potraživanja na vanbilans.

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema *geografskom području* (u 000 Eur).

Opština	Iznos kredita	Regija	Iznos kredita
Andrijevića	691	Sjever	95,948
Bar	52,269	Centar	525,743
Berane	20,870	Jug	260,076
Bijelo Polje	40,899	Ostalo	6,539
Budva	65,439		
Cetinje	21,022		
Danilovgrad	17,053		
Gusinje	108		
Herceg Novi	37,002		
Kolašin	5,953		
Kotor	52,459		

Mojkovac	4,103
Nikšić	61,951
Opština Tuzi	5,619
Ostalo	6,539
Petnjica	54
Plav	1,295
Plužine	237
Pljevlja	16,797
Podgorica	417,240
Rožaje	4,435
Šavnik	148
Tivat	31,829
Ulcinj	21,077
Zeta	2,857
Žabljak	359
Ukupno	888,305

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema *industrijama* (u 000 Eur).

Djelatnost	Iznos kredita
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	1,454
Drž.uprava i odbrana i obav.socijalno osiguranje	58,567
Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	5,510
Fizička lica	613,273
Građevinarstvo	16,498
Informisanje i komunikacije	3,470
Obrazovanje	266
Ostale uslužne djelatnosti	13,946
Ostalo	2,799
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	2,317
Poslovanje nekretninama	15,817
Prerađivačka industrija	23,140
Saobraćaj i skladištenje	9,205
Snabdijevanje električnom energijom	1,690

Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	6,531
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla	73,494
Umjetnicke,zabavne i rekreativne djelatnosti	6,179
Usluge pružanja smještaja i ishrane	31,577
Vadjenje ruda i kamena	2,087
Zdravstvo i socijalna zaštita	487
Ukupno	888,305

U tabeli ispod prikazana je distribucija *vanbilansa* prema *geografskom području* (u 000 Eur).

Opština	Iznos vanbilans	Opština	Iznos vanbilans
Andrijevisa	15	Sjever	12,882
Bar	10,431	Centar	146,246
Berane	1,472	Jug	38,464
Bijelo Polje	4,991	Ostalo	0
Budva	11,648		
Cetinje	5,716		
Danilovgrad	4,346		
Herceg Novi	4,994		
Kolašin	111		
Kotor	7,372		
Mojkovac	1,718		
Nikšić	15,486		
Opština Tuzi	2,913		
Plav	19		
Plužine	7		
Pljevlja	4,100		
Podgorica	114,417		
Rožaje	397		
Šavnik	36		
Tivat	1,771		
Ulcinj	2,248		
Zeta	3,369		
Žabljak	17		

U tabeli ispod prikazana je distribucija *vanbilansa* prema *djelatnostima* (u 000 Eur).

Industrija	Iznos vanbilans
Administrativne i pomocne uslužne djelatnosti	465
Drž.uprava i odbrana i obav.socijalno osiguranje	27
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	737
Fizička lica	21,890
Građevinarstvo	31,610
Informisanje i komunikacije	275
Obrazovanje	1,099
Ostale uslužne djelatnosti	5,781
Ostalo	619
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1,552
Poslovanje nekretninama	2,028
Prerađivačka industrija	9,389
Saobraćaj i skladištenje	15,360
Snabdijevanje električnom energijom	2,320
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	16,457
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla	81,840
Umjetnicke,zabavne i rekreativne djelatnosti	116
Usluge pružanja smještaja i ishrane	5,725
Vadjenje ruda i kamena	256
Zdravstvo i socijalna zaštita	47
Ukupno	197,592

U tabeli ispod prikazana je geografska distribucija dužničkih hartija od vrijednosti (fer vrijednost u 000 EUR). U pitanju su hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država.

Država	Iznos
CG	40,843
EU	18,737

Francuska	14,963
SAD	11,860
Belgija	10,821
Holandija	6,979
Finska	1,845
Ukupno	106,049

Razvrstavanje kredita i dužničkih hartija od vrijednosti prema preostalom roku do dospijea

Kredit i dužničke hartije od vrijednosti razvrstani prema preostalom ugovorenom roku do dospijea prikazani su u tabeli ispod (u 000 EUR).

Finansijska aktiva u bilansu stanja	1 - 7 dana	8 - 15 dana	16 - 30 dana	31 - 90 dana	91 - 180 dana	181 - 365 dana	1 - 5 godina	Preko 5 godina	UKUPNO
Novčana sredstva, računi depozita kod centralnih banaka i potraživanja od banaka	128,721	0	0	0	0	0	25,296	0	154,018
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	103,427	0	0	0	0	0	0	0	103,427
Sredstva izdvojene obavezne rezerve	25,296	0	0	0	0	0	25,296	0	50,593
Kamatna potraživanja i ispravke vrijednosti	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	84,060	3,951	9,705	69,606	38,126	98,418	324,107	323,986	951,958
potraživanja od banaka (sredstva kod banaka)	80,526	0	0	0	0	0	0	0	80,526
potraživanja od klijenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredit bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredit klijentima	3,604	4,018	7,119	29,314	38,775	90,432	315,119	299,796	788,177
hartije od vrijednosti	0	0	0	40,787	0	6,906	14,437	29,352	91,482
ostala finansijska sredstva	0	0	2,436	0	0	2,596	0	0	5,032
kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti	-70	-67	150	-495	-649	-1,516	-5,449	-5,162	-13,259
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0	43	0	0	0	14,566	13	14,622
hartije od vrijednosti	0	0	0	0	0	0	14,566	13	14,579
kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti	0	0	43	0	0	0	0	0	43
Ostala sredstva			2,292	729		104	1,233	372	4,730
Ukupno	212,781	3,951	12,040	70,335	38,126	98,522	365,203	324,371	1,125,328

7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa

Kreditna institucija koja izračunava iznose rizikom ponderisane izloženosti u skladu sa Dijelom trećim Glava II Odjeljak 2 Odsjek 1 Odluke o adekvatnosti kapitala dužna je da za svaku kategoriju izloženosti iz člana 129 Odluke o adekvatnosti kapitala javno objavi vrijednosti izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon ublažavanja kreditnog rizika u vezi sa svakim stepenom kreditnog kvaliteta u skladu sa Dijelom trećim Glava II Odjeljak 2 Odluke o adekvatnosti kapitala, prema kategorijama izloženosti, kao i vrijednosti izloženosti za koje je umanjen regulatorni kapital.

Ponderisanje izloženosti u procesu izračunavanja kreditnim rizikom ponderisane aktive na 30.12.2025. rađeno je u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Banka je koristila najstrožiji rejting utvrđen od strane međunarodno priznatih rejtinga agencija Standard & Poors, Fitch i Moody's.

Međutim, kako komitenti Banke uglavnom nemaju dodjeljene kreditne rejtinge od strane priznatih eksternih rejting agencija i izvoznih kreditnih agencija (osim u slučaju emitenata hartija od vrijednosti), Banka najčešće prilikom obračuna rizikom ponderisane aktive nije vršila ponderisanje izloženosti u skladu sa kreditnim rejtingima (na osnovu kojih se utvrđuje stepen kreditnog kvaliteta), već je ponderisanje rađeno na osnovu ostalih kriterijuma iz Odluke o adekvatnosti kapitala banaka koja je u primjeni od 01.01.2022.

Navedeno je sastavni dio izvještaja o rizikom ponderisanoj izloženosti koja je dio ovog dokumenta.

8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku

NLB Banka AD Podgorica ne izdvaja kapitalne zahtjeve za izloženosti tržišnom i deviznom riziku.

9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje

Izračun izloženosti riziku kamatne stope koji Banka koristi u skladu sa internom metodologijom bazira se na analizi osjetljivosti ekonomske vrijednosti kapitala i osjetljivosti neto kamatnih prihoda. Kamatni rizik je u procesu identifikacije i ocjenjivanja rizika takođe prepoznat kao materijalno značajan rizik zbog vrijednosti pokazatelja EVE u 2022. i 2023. godini. EVE pokazatelj kamatnog rizika je pokazatelj negativnog uticaja pretpostavljene promjene nivoa kamatnih stopa u skladu sa 6 različitih scenarija, od kojih se uzima u obzir najnepovoljniji, na ekonomsku vrijednost kapitala Banke. Banka dodatno prati i pokazatelj Promjena NII (net interest income), koji pokazuje efekat na kamatne prihode u slučaju pomjeranja kamatnih stopa za 50 bp.

Izloženost riziku kamatne stope, prikazan kao gap analiza kamatonosnih pozicija aktive i pasive Banke predstavljen ispod se bazira na regulatornom izvještaju koji **ne uključuje prikaz kamatnih swap instrumenata**, koje Banka koristi (nominalna vrijednost swap-ova je 60.000 hiljada Eur) u cilju smanjivanja neto kamatnih pozicija i ublažavanja izloženosti kamatnom riziku. U pogledu korišćenih pretpostavki, u ovom regulatornom izvještaju, cjelokupni depoziti po viđenju su uključeni period do 30 dana i ne koriste se pretpostavke o ranoj naplati potraživanja.

u 000 Eur

I	OSJETLJIVA AKTIVA	1-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	preko 1 god	Ukupno
1.	Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama	25,296					25,296
2.	Kamatonosne hartije od vrijednosti		40,805		6,931	58,800	106,536

3.	Kredit i ostala potraživanja	109,792	38,953	48,088	99,234	559,401	855,468
4.	Ostala osjetljiva aktiva	4,744					4,744
	Ukupno	139,832	36,252	54,017	82,641	536,230	992,044
II	OSJETLJIVA PASIVA	1-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	preko 1 god	Ukupno
1.	Kamatonosni depoziti	846,954	4,778	16,303	16,303	64,030	948,368
2.	Kamatonosne pozajmice			1,057		17,361	18,418
3.	Subordinisani dug i obveznice				14,000	2,447	16,447
4.	Ostale osjetljive obaveze					925	925
	Ukupno	846,954	4,778	17,360	30,303	84,763	984,158
III	RAZLIKA (GAP)	1-30 dana	31-90 dana	91-180 dana	181-365 dana	preko 1 god	Ukupno
1.	IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan	-707,122	74,980	30,728	75,862	533,438	7,886
2.	Kumulacioni Gap - Pozitivan/Negativan	-707,122	-632,142	-601,414	-525,552	7,886	
	Kumulativan Gap / Ukupna aktiva	-61.26%	-54.77%	-52.11%	-45.53%	0.68%	

10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije

NLB Banka AD Podgorica ne obavlja poslove sekjuritizacije, pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.

11. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik

Banka na datum na koji se radi izvještaj o javnom objavljivanju nije primjenjivala IRB pristup u procesu regulatorne procjene adekvatnosti kapitala na polju kreditnog rizika.

12. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Kreditna institucija koja izračunava iznos rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom ili IRB pristupom, dužna je da javno objavi podatke koje se odnose na ukupnu vrijednost izloženosti koja nije pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom i ukupnu vrijednost izloženosti koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom nakon primjene korektivnih faktora.

S aspekta kapitalne adekvatnosti po standardizovanom pristupu koji Banka primjenjuje, pod izloženošću koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom podrazumijevamo izloženosti koje su predmet kreditne zaštite u vidu garancije država ili banaka sa dodijeljenim rejtingom od strane priznate eksterne institucije ili su adekvatno pokrivene sa stambenom ili poslovnom nepokretnošću tako da im se dodjeljuje ponder 0%, 20%, 35% ili 50%. Banka je na 31.12.2025. imala 382,330 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) koje su adekvatno pokrivene prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok je za 376,275 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) s aspekta kapitalne adekvatnosti procijenjeno da nisu pokrivene

prihvatljivom kreditnom zaštitom. U obračun nisu uzete pozicije novčanih sredstava i računi depozita kod centralnih banaka, izloženosti prema centralnoj vladi i centralnoj banci, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, kao ni materijalna i ostala aktiva na koju se primijenjuje ponder od 100%.

U dijelu vanbilansnih izloženosti, ocijenjeno je da su izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 19,278 hiljada eura pokrivene prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 173,504 hiljada eura nisu pokrivene prihvatljivom kreditnom zaštitom.

Odgovarajući faktor konverzije i ublažavanje kreditnog rizika koje je povezano sa izloženošću i učestalost primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika sa efektom zamjene ili bez njega

Banka je na izvještajni datum primjenjivala faktore kreditne konverzije i tehnike ublažavanja kreditnog rizika na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija koja je u primjeni od 1.1.2022. Za interne potrebe Banka vrši mjesečni obračun adekvatnosti kapitala i stim u vezi primjenjuje tehnike ublažavanja kreditnog rizika, dok izvještaje o adekvatnosti kapitala prema regulatoru sačinjava i šalje kvartalno.

Za kreditnu instituciju koja izračunava iznose rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom, iznos bilansnih i vanbilansnih izloženosti prema kategorijama izloženosti prije i poslije primjene faktora konverzije kao i u vezi sa tim ublažavanja kreditnog rizika

Navedeni iznosi su u tabelarnoj formi prikazani pod tačkom 3, Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti.

Za kreditnu instituciju koja izračunava iznose rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom, iznos rizikom ponderisanih izloženosti i odnos tog iznosa rizikom ponderisanih izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću.

Obračunati odnos iznosa rizikom ponderisanih izloženosti prije primjene dodatnih pondera za SME i infrastrukturne projekte i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću na 31.12.2025. iznosi 39.71%%.

13. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik

NLB Banka AD Podgorica nije primjenjivala interne modele za tržišni rizik pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.

14. Podaci o ključnim indikatorima

14.1 Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi izračunati u skladu sa članom 101 Odluke o adekvatnosti kapitala (u 000 Eur)

Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi prikazani su pod tačkom 2.

14.2 Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala

Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala je prikazan u dijelu podataka o kapitalnim zahtjevima i iznosima rizikom ponderisanih izloženosti (tačka 2 ovog izvještaja).

14.3 Iznos i sastav dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona, ako je primjenljivo

NLB Banka AD Podgorica nema obavezu primjene dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona.

14.4 Zahtjev za kombinovani bafer koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa Zakonom

Kombinovani bafer u slučaju NLB Banke AD Podgorica uzima u obzir bafer za očuvanje kapitala, kontraciklični bafer i bafer za ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije ili bafer za strukturni sistemski rizik (u zavisnosti od toga koji je veći).

NLB Banka AD Podgorica, u skladu sa članom 163, paragraf 3 Zakona o kreditnim institucijama NLB Banka AD Podgorica primjenjuje bafer od 2,00% za ostale sistemski važne kreditne institucije (OSV).

Kako je bafer za očuvanje kapitala u skladu sa članom 387 Zakona o kreditnim institucijama propisan na 2,50%, te kontraciklični bafer Odlukom CBCG propisan na 0,5%, a bafer za strukturni sistemski rizik od 1,5% manji od bafera za ostale sistemski važne kreditne institucije od 2,00%, kao kombinovani bafer na 30.12.2025, Banka primjenjuje bafer od 6,50% (2,5% + 0,5% + 1,50% + 2,00%) na ukupnu izloženost riziku od 614,938 hiljada eura, što predstavlja kapitalni zahtjev od 39,971 hiljada eura.

14.5 Koeficijent finansijskog leveridža i mjeru ukupne izloženosti izračunatim u skladu sa članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala

Izveštaj o finansijskom leveridžu je regulisan članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija i predstavlja, u odnosu na regulatorni kapital kreditne institucije, relativnu veličinu aktive, vanbilansnih obaveza i potencijalnih obaveza kreditne institucije za plaćanje ili isporuku ili pružanje kolaterala, uključujući obaveze po osnovu primljenih izvora finansiranja, preuzete obaveze, derivate ili repo ugovore, a isključujući obaveze koje je moguće izvršiti samo tokom stečaja ili likvidacije kreditne institucije.

Koeficijent finansijskog leveridža izračunava se kao odnos osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti kreditne institucije, izražen u procentima. Kreditna institucija je dužna da održava koeficijent finansijskog leveridža od minimum 3%.

U nastavku dajemo pregled pozicija izloženosti NLB Banke AD Podgorica na 31.12.2025.

u 000 Eur

Red. br.	OPIS POZICIJE	BILANSNE IZLOŽENOSTI			VANBILANSNE IZLOŽENOSTI							
		bruto izloženost	vrijednosna usklađivanja	neto izloženost	bruto izloženost	vrijednosna usklađivanja	neto izloženost	faktori konverzije				izloženost ponderisana faktorom konverzije
								0,1	0,2	0,5	1	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	117,603	911	116,692	20	0	20	14	0	6	0	4
2	izloženosti prema regionalnoj ili lokalnoj samoupravi	5,642	125	5,517	5	0	5	0	0	5	0	2

3	izloženosti prema subjektima javnog sektora	583	4	579	193	6	187	16	0	172	0	87
6	izloženosti prema institucijama	82,285	547	81,738	1,115	6	1,109	0	0	1,109	0	555
7	izloženosti prema privrednim društvima	86,725	1,622	85,103	105,954	1,005	104,948	55,283	10	49,655	0	30,358
8	izloženosti prema „ <i>retail</i> “-u	265,107	3,932	261,175	51,857	513	51,343	21,229	2,252	27,862	0	16,504
9	izloženosti obezbijedene stambenim nepokretnostima	311,900	3,411	308,489	2,921	32	2,890	518	0	2,372	0	1,238
10	izloženosti obezbijedene poslovnim nepokretnostima	70,742	1,133	69,609	13,412	83	13,329	6,796	0	6,533	0	3,946
11	izloženosti sa statusom neispunjavanja obaveza	10,054	7,296	2,758	514	189	325	3	2	319	0	160
12	visokorizične izloženosti	27,042	2,032	25,009	19,938	351	19,587	10,775	0	8,812	0	5,483
15	izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja	13	0	13			0					0
16	ostale stavke	188,383	111	188,272	141	2	139	0	4	129	6	71
17	UKUPNO	1,166,077	21,124	1,144,953	196,069	2,187	193,882	94,633	2,269	96,973	6	58,410

II	OPIS POZICIJE	IZNOS
1	derivati	1,502
1.3.	swopovi	1,502

III	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI	1,204,864
-----	--------------------------	-----------

IV	OSNOVNI KAPITAL	92,165
----	-----------------	--------

V	KOEFICIJENT FINANSIJSKOG LEVERIDŽA	7.65%
---	------------------------------------	-------

14.6 Podaci o koeficijentu likvidne pokrivenosti izračunatom u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti

- Prosjek koeficijenta likvidne pokrivenosti na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja;
- Prosjek ukupne likvidne imovine, nakon primjene relevantnih korektivnih faktora, uključenih u bafer za likvidnost, na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja;
- Prosjeci odliva po osnovu likvidnosti, priliva i neto odliva po osnovu likvidnosti, na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja

Obezbjedjivanje optimalne likvidnosti je osnovni uslov za sigurno i efikasno poslovanje NLB Banke AD Podgorica. Banka mora potrebnu likvidnost ostvariti racionalnim upravljanjem sredstvima i obavezama u cilju održavanja odgovarajućeg srazmjera izmedju likvidne aktive i nestabilne pasive.

Niže navedeni koeficijenti predstavljaju rezultate uspješnog upravljanja rizikom likvidnosti.

Koeficijenti	31.7.2024	31.8.2024	30.9.2024	Prosje k za Q3 2024	31.10.2024	30.11.2024	31.12.2024	Prosje k za Q4 2024	31.1.2024	28.2.2025	31.3.2025	Prosje k za Q1 2025
LCR u skladu sa regulativom CBCG	337%	469%	447%	418%	398%	294%	393%	362%	360%	321%	295%	325%
Bafer za likvidnost	178,345	203,643	183,864	188,617	159,918	229,733	165,801	185,151	177,552	147,036	125,483	150,024
Prilivi po osnovu likvidnosti	98,907	118,917	143,739	120,521	150,623	86,636	146,805	128,021	120,252	154,286	142,748	139,095
Odlivi po osnovu likvidnosti	151,754	162,375	164,413	159,514	160,839	164,710	168,620	164,723	169,633	183,241	170,132	174,335
Neto likvidnosni odlivi	52,848	43,458	41,103	45,803	40,210	78,074	42,155	53,480	49,381	45,810	42,533	45,908

Koeficijenti	30.4.2025	31.5.2025	30.6.2025	Prosje k za Q2 2025	31.7.2025	31.8.2025	30.9.2025	Prosje k za Q3 2025	31.10.2025	30.11.2025	31.12.2025	Prosje k za Q4 2025
LCR u skladu sa regulativom CBCG	190%	344%	327%	287%	396%	404%	409%	403%	307%	275%	224%	269%
Bafer za likvidnost	145,022	157,805	171,618	158,149	159,190	178,814	180,104	172,703	188,259	181,795	235,261	201,772
Prilivi po osnovu likvidnosti	95,201	103,553	100,205	99,653	120,458	132,650	132,056	128,388	114,527	108,676	85,316	102,840
Odlivi po osnovu likvidnosti	171,655	149,369	152,636	157,887	160,610	176,867	176,075	171,184	175,869	174,830	190,297	180,332
Neto likvidnosni odlivi	76,454	45,817	52,431	58,234	40,153	44,217	44,019	42,796	61,342	66,155	104,981	77,493